



Služba glavnog gradskog arhitekta

UP/Io broj: 20-361- 429

Nikšić, 15.10.2025. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 i 25 u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Službeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu „MONTEGO NK“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta - ograde, na lokaciji potes Kličevo, na katastarskim parcelama broj 3009/13, 3010/1, 3011/3, 3011/4 i 3011/5 KO Kličevo, odnosno oko katastarskih parcela broj 3009/13, 3010/1 i 3011/5, KO Kličevo i oko dijelova katastarskih parcela broj 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“ , br. 72/24), donosi:

R J E Š E N J E

Investitoru **„MONTEGO NK“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića daje se saglasnost** na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta - ograde- tip 5, na lokaciji potes Kličevo, koju čine katastarske parcele broj 3009/13, 3010/1, 3011/3, 3011/4 i 3011/5 KO Kličevo, **odnosno izgradnja – podizanje pomoćnog objekta - ograde- tip 5, oko katastarskih parcela broj 3009/13, 3010/1 i 3011/5 KO Kličevo i oko dijelova katastarskih parcela broj 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo**, zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u, („Sl. list CG“ , br. 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350 –1091 od 16.09.2025. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-429 od 08.10.2025. godine, investitor „MONTEGO NK“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, podnio je Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta – ograde - tip 5, na lokaciji potes Kličevo, oko katastarskih parcela broj 3009/13, 3010/1 i 3011/5, KO Kličevo i oko dijelova katastarskih parcela broj 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“ , br. 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350 –1091 od 16.10.2025. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Odredbom člana 22 stav 2 tačka 1 i tačka 2 i člana 23, 24 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;
- 2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane „INGPOINT“ DOO Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Katastarske parcele broj 3009/13, 3010/1, 3011/3, 3011/4 i 3011/5 KO Kličevo, nalaze se u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“, br. 72/24).

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja pomoćnog objekta- ograda na lokaciji potes Kličevo, sastoji se od:

- katastarske parcele 3009/13 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi voćnjak 3. klase, površine 1132,00 m²,

- katastarske parcele 3010/1 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi pašnjak 3. klase površine 609,00 m²,
- katastarske parcele 3011/3 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi njiva 4. klase površine 400,00 m²,
- katastarske parcele 3011/4 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi pašnjak 3. klase površine 486,00 m²,
- katastarske parcele parcela 3011/5 koju čini prema načinu korišćenja: po kulturi njiva 4. klase površine 234,00 m²

upisane su u listu nepokretnosti broj 2861 KO Kličevo- prepis, potes Kličevo kao svojina „MONTEGO NK“ DOO u obomu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

Prilaz lokaciji je javni put.

U saobraćajno tehničkim uslovima broj 09-340-1106 od 01.10.2025. godine, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić, za priključenje lokacije za radove na izgradnji pomoćnog objekta-ograde, na katastarskim parcelama broj 3009/13, 3010/1, 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo na opštinski put, ulicu u naselju Ul. Gračaničku, propisano je:

-postojeće stanje i lokacija: “Lokacija za radove na izgradnji pomoćnog objekta - ograde, na katastarskim parcelama broj 3009/13, 3010/1, 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo, se nalazi u zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“, opštinski propisi br. 72/24), pored opštinskog puta, ulice u naselju Ul. Gračaničke.

Ulica Gračanička (na katastarskoj parceli broj 4294 KO Kličevo upisana je u LN 2504 KO Kličevo u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1), upisana je pod rednim brojem 123. pod nazivom Gračanička u Registar opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, koji je sastavni dio Odluke o opštim i nekategorisanim putevima (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 36/15)”.

– mjesto i način priključenja navedeno je: “Priključak lokacije za radove na izgradnji pomoćnog objekta-ograde, na katastarskim parcelama broj 3009/13, 3010/1, 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo, **planirati preko jednog priključka na opštinski put, ulicu u naselju Ul. Gračaničku.**

U projektu prikazati mjesto i način priključka.”

Uvidom u Izmjene i dopune Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“, br. 72/24), utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u IV (četvrtoj) građevinskoj zoni, a predviđena namjena površine za predmetnu parcelu je:

Stanovanje malih gustina – SMG.

Po smjernicama iz prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić za Smjernice ovog plana predviđeno je:

Smjernice za objekte stanovanja malih gustina / sa okućnicom ili na poljoprivrednom zemljištu (SMG)

Opšti uslovi i parametri izgradnje su sljedeći:

- Minimalna površina urbanisticke parcele sa okućnicom je 1500,00 m², ili poljoprivredno zemljište 2500,00 m² ;
- Minimalna sirina fronta novoformirane parcele je 20m;
- Maksimalni indeks zauzetosti parcele nadzemnim etaža je 0.3;
- Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.8;

- Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele sa pomoćnim i ekonomskim objektima je 0.8, a bez stambenog objekta 0.4.

- Maksimalna spratnost objekata je S+P+I uz mogućnost izgradnje podzemne etaže (podruma);

- Građevinska linija novog objekta treba dajati na minimum 5 m od regulacije ulice;

- Najmanje rastojanje novog slobodnostojećeg stambenog objekta od bočne i zadnje granice parcele je 2m;

- Dozvoljeno je graditi nestambene objekte koji su u službi obavljanja poljoprivredne proizvodnje kao i pomoćne objekte i garaze;

- Najmanje rastojanje nestambenih objekata od bočne i zadnje granice parcele je 5m;

- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture;

- Potrebe za parkiranjem riješavati unutar granica urbanističke parcele.

Pravila za izgradnju objekata:

- Objekti mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli ili dvojni objekti;

- Realizacija je moguća fažno do maksimalnih parametara;

- Ukoliko je konfiguracija terena sa većim nagibom, dozvoljena je izgradnja suterenske etaže, koja je sa tri strane ukopana u teren;

- Podrumske i suterenske etaže ulaze u obracun BGP, osim ako se koriste za garažiranje;

- Kota poda prizemlja može biti za stambene prostore od 0 do 1,0 m, od kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta;

- Maksimalna visina objekata je 8,0 m, i to računajući od najniže kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta do sljemena.

Pomoćni i ekonomski objekti :

- Naparcelama porodičnog stanovanja dozvoljena je izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata i garaža ukoliko takva izgradnja ne ugrožava uslove korišćenja osnovnog i susjednih objekata i parcela;

- Pomoćnim objektima smatraju se šupe, ljetnje kuhinje, spremišta i sl.;

- Ekonomskim objektima smatraju se poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda i opreme, mehanizacije i alata, privredni objekti, skladišta, magacini, staje i drugi slični objekti;

- Udaljenje ekonomskog i pomoćnog objekta od regulacione linije ne smije biti manje od odstojanja za osnovne objekte, a od ivice parcele ne smije biti manje od polovine visine objekta, ukoliko je dužina objekta do 8m, jedne visine objekta, ukoliko je dužina objekta od 8m do 15m, odnosno jedne i po visine objekta, ukoliko je dužina objekta veća od 15,0 m;

- Ekonomske objekte, garaze i pomoćne objekte moguće je graditi kao dogradnju horizontalnog gabarita osnovnog objekta.

U okviru ove namjene planirati stanovanje uz poljoprivredno zemljište sa prioritonom poljoprivrednom proizvodnjom. Cilj je da se kroz kontrolisanu gradnju, kao zaokruženje postojeće gradnje, zaštiti vrijedno poljoprivredno zemljište i gradi van poljoprivrednog zemljišta prve i druge klase na kojem je moguće vršiti poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj tip stanovanja je zastupljen u prigradskim i ruralnim naseljima i primjenjuje se u zonama sa većim parcelama i oznakom SMG. Na navedenim parcelama mogu se organizovati djelatnosti koje ne ugrožavaju funkciju stanovanja i životnu sredinu kao što su skladišta poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, proizvodno – servisno zanatstvo, manji privredni objekti, rasadnici, staklene bašte, ribnjaci, objekti za stočarstvo i komunalno servisni objekti.

Ograđivanje i ozelenjavanje:

- *Preporučuje se da se parcele, naročito van regulacije, ne ograđuju ili eventualno ograđuju živom ogradom;*
- *Parcele se ograđuju transparentnom ogradom do visine max 1.80m ili živom ogradom do visine max 1.60 m; Zidani dio transparentne ograde može biti visok najviše 0,50 m (računajući od kote pristupne saobraćajnice),*
- *Dijelovi ograda u raskrsnicama moraju biti transparentni ili na odstojanju koje obezbijuje odgovarajuću preglednost.*
- *Zidane i druge vrste ograda postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi i kapije budu na parceli koja se ograđuje.*

Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5 na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5 Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (» Službeni list Crne Gore Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20).

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Pomoćni objekat -ograda izvodi se sa unutrašnje granice predmetnih katastarskih parcela broj 547 KO Nikšić, prema susjednim parcelama.

Regulaciona linija susjednih parcela treba da se poštuje

Prema Izmjenama i dopunama Prostorno -urbanističkog plana Opštine Nikšić (»Sl.list Crne Gore br. 72/24):

- Zidane i druge ograde postavljaju se iza regulacione linije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje
- Dijelovi ograda u raskrsnicama moraju biti transparentni ili na odstojanju koje obezbijuje odgovarajuću preglednost.
-

Na osnovu Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Službeni list Crne Gore« Opštinski propisi broj 01/14, 022/16 i 045/20 – opštinski propisi) **ograda prema javnoj površini, odnosno prema putu mora prozirna, iznad visine od 60 cm, izuzev ako se postavlja živa ograda , a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom. Maksimalna visina ograde koja se postavlja odnosno gradi oko urbanističke ili katastarske parcele na kojoj se planira izgradnja stambenog objekta iznosi 1,60 m.**

Prema susjednim urbanističkim, odnosno katastarskim parcelama ograda može biti neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,60 m. Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 3,00 m, uz saglasnost susjeda, i pod uslovom da nije ugrožena saobraćajna bezbjednost u neposrednoj blizini.

Ograda može biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija može biti kamen, beton, metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.

• Ograde su pomoćni objekti uređenja terena tip 5, na osnovu člana 2, stav 1, alineja 5, Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić

• Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte tipa 2,4 i 5 se ne primjenjuju.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da je planirana izgradnja pomoćnog objekta - ograde u okviru zadatih građevinskih linija kao i u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Nikšić (»Službeni list Crne Gore« broj 1/14, 22/16 i 45/20 - opštinski propisi).

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- Ukupna visina ograde (vrh stuba) _____ 1,60 m

Prema dostavljenom idejnom rješenju u tehničkom opisu, a kako je i propisano u urbanističko tehničkim uslovima navedeno je: I dijelu koji se odnosi na 3. ARHITEKTONSKO RJEŠENJE:

Ograda je projektovana kao ograda sa kamenom coklom visine $h=40\text{cm}$, koja počiva na ukopnom AB temelju dubine 30cm, na tampon 15 cm. Tampon se nabija do potrebne stišljivosti zbog postojanosti i stabilnosti same ograde. Na cokli od kamena se ankerišu čelični stubovi od HOP bravarskih profila, koji povezuju gotove panel ograde (euro panel ili ekvivalent). Na starani glavnog pristupnog puta (ulica Gračanička bb) ograda je projektovana istovjetno kao is a strana placa, osim u dijelu ulazne kapije, koja je svijetle dužine ulaza 12metara. Natom dijelu se formira AB cokla koja treba da drži šinu same klizne kapije i nosače iste. Kapija se izvodi od bravarskih profila, u skladu sa smjernicama iz crteža arhitekture. Na sučeljavanju glavne i sporedne ulice, ograda se zakrivljuje u radijusu od 350cm, radi olakšavanja skretanja vozila.

napomena: Uvidom u grafički dio idejnog rješenja ustanovljeni je da je ograda postavljena unutar granica predmetnih kat.parcela, tako da stubovi i soklo i temelji ograde i kapije se nalaze na parceli koja se ograđuje a koja je u vlasništvu investitora.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora „MONTEGO NK“ iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta - ograde- tip 5, na lokaciji potes Kličevo, koju čine katastarske parcele broj 3009/13, 3010/1, 3011/3, 3011/4 i 3011/5 KO Kličevo, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG“ , br. 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io br. 07-350-1091 od 16.09.2025. godine od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i odlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru Izmjena i dopuna PUP-a definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciji, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje investitoru „MONTEGO NK“ DOO Nikšić iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju pomoćnog objekta – ograde, na lokaciji potes Kličevo, koju čine katastarske parcele broj 3009/13, 3010/1, 3011/3, 3011/4 i 3011/5 KO Kličevo, odnosno izgradnja – podizanje pomoćnog objekta - ograde- tip 5, oko katastarskih parcela broj 3009/13, 3010/1 i 3011/5 KO Kličevo i oko dijelova katastarskih parcela broj 3011/3 i 3011/4 KO Kličevo, zahvatu Izmjena i dopuna Prostornog urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u, („Sl. list CG“ , br. 72/24), projektovanog od strane preduzeća „INGPOINT“ DOO Nikšić iz Nikšića, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

NAPOMENA: Projektну dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).



Glavni gradski arhitekta:
Vujić Mladen, dipl. ing. arh

DOSTAVLJENO:

1x »MONTEGO NK« D.O.O. [redacted]

1 x „INGPOINT“ DOO Nikšić, Vuka Karadžića (zgrada ICM -kancelarija 158), Nikšić

1 x Sekretarijat za uređenje prostora OVDJE

1 x u spise predmeta, i

1 x a/a